




番号	登録品番	T1(PF)	T2(PT)	L
1	1034-6SUS	G1/4	R1/4	
2	1034-9SUS	G3/8	R3/8	
3	1034-12SUS	G1/2	R1/2	
4	1034-19SUS	G3/4	R3/4	
5	1034-25SUS	G1"	R1"	
6*	1034-32SUS	G1"1/4	R1"1/4	
7*	1034-38SUS	G1"1/2	R1"1/2	
8*	1034-50SUS	G2"	R2"	





<備考> (オカダタイプ)
 5番金具に接続 90° エルボ 材質:SUS304
 30° メスシートPF(オス) × PT(オス)
 T=14
 Sn=SR34
 YH=1034
 B=8022RG
 S=M490



番号	登録品番	T1(PF)	T2(PT)	L
1	1036-6SUS	G1/4	G1/4	
2	1036-9SUS	G3/8	G3/8	
3	1036-12SUS	G1/2	G1/2	
4	1036-19SUS	G3/4	G3/4	
5	1036-25SUS	G1"	G1"	
6*	1036-32SUS	G1"1/4	G1"1/4	
7*	1036-38SUS	G1"1/2	G1"1/2	
8*	1036-50SUS	G2"	G2"	



<備考> (オカダタイプ)
 5番金具に接続 45° エルボ 材質:SUS304
 30° メスシートPF(オス) × PT(オス)
 T=15
 Sn=SR36
 YH=1036
 B=8024RG
 S=M445



番号	登録品番	T1(PF)	T2(PT)	L
1*	1006-6SUS	G1/4	R1/4	
2*	1006-9SUS	G3/8	R3/8	
3*	1006-12SUS	G1/2	R1/2	
4*	1006-19SUS	G3/4	R3/4	
5*	1006-25SUS	G1"	R1"	

番号	登録品番	T1(PF)	T2(PT)	L
1*	1008-6SUS	G1/4	Rc1/4	
2*	1008-9SUS	G3/8	Rc3/8	
3*	1008-12SUS	G1/2	Rc1/2	
4*	1008-19SUS	G3/4	Rc3/4	
5*	1008-25SUS	G1"	Rc1"	



<備考> (オカダタイプ)
 5番タイプ 材質:SUS304
 30° オスシートPF(メス) × PT(オス)
 T=6
 Sn=SR06
 YH=1006
 B=8006RG
 S=FM400

<備考> (オカダタイプ)
 5番タイプ 材質:SUS304
 30° オスシートPF(メス) × PT(メス)
 T=8
 Sn=SR08
 YH=1008
 B=8007RG
 S=F300

